

Ugovorne strane:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Sarajevo ul. La Benevolencije broj 16, koje zastupa ministar Admir Katica (u daljem tekstu: Ugovorni organ) i

HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9, Tešanj koje zastupa direktor, mr.sc. Muris Hadžimehić, dipl.oec. (u daljem tekstu: Dobavljač)

zaključili su:

UGOVOR o nabavci lož ulja

Član 1.

Predmet ugovora je nabavka lož ulja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nabavka je izvršena putem otvorenog postupka na osnovu Odluke broj: 04-1-11-4-4735/25 od 10.07.2025. godine i Obavještenja o nabavci broj: 1364-1-1-70-3-63/25 od 01.08.2025. godine. Ugovor se zaključuje u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, odredbama Okvirnog sporazuma broj: 04-1-11-4-4735-6/25 od 07.10.2025. godine, stvarnim potrebama Ugovornog organa i Ponudom Dobavljača.

Predračun broj: 7-900/2026 od 06.02.2026. godine čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Isporuka roba iz člana 1. ovog Ugovora će se vršiti na lokacijama Kupca.

Ukupna vrijednost ovog ugovora sa PDV-om i taksom iznosi 25.728,00 KM (dvadesetpethiljadasedamstotinadvadesetosam i 00/100 KM).

Jedinična cijena za jedan litar lož ulja se obračunava prema važećem OPC-u i odobrenom popustu od 3 % iz Ponude broj P2708/2025.

Član 3.

Kupac će ugovorenu cijenu plaćati Dobavljaču u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.

Član 4.

Dobavljač je dužan izvršiti isporuku u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja zahtjeva Kupca.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će ugovorenu isporuku izvršiti u svemu prema propisima, standardima normama kvaliteta, zakonskim i podzakonskim aktima koji važe za vrstu robe koje su predmet nabavke.

Član 6.

Ukoliko poslije zaključivanja ovog Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja, imperativne odluke vlasti i slično.

Strana u ugovoru koja je pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Član 7.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 8.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanjem ovlaštenih predstavnika i traje do realizacije ugovorenog iznosa, a ne duže od trajanja okvirnog sporazuma.

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da će se sva, eventualno sporna pitanja rješavati dogovorom, štiteći obostrane interese.

U slučaju nemogućnosti zajedničkog rješenja, eventualno nastalog spora, spor će rješavati nadležni sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

1

direktor, mr. sc. Muris Hadžimehić, dipl.oec.

Broj: 1105/16
Datum: 11-02-2023


UGOVORNI ORGAN
MUP KANTONA SARAJEVO
ministarica Admira Katica
Broj: 04-1-11/4-4735-9/25
Datum: 06.02.2026. godine